☐

Baiso hizkuntza

Baiso hizkuntza Etiopiako cushit hizkuntza da.

Merab Abayaren hurbileko Alge hirixkan (390), Gidicho uharteko Baiso eta Xigima hirixketan (200), eta Abaya aintzirako Welege uhartean (420) eta aintzira haren mendebaldeko ertzean egiten dute baiso hizkuntzaz.

Baiso hizkuntza	
Datu orokorrak	
UNESCO sailkapena	3 arrisku ziurran
Hizkuntza familia	
	hizkuntza nostratikoak afroasiar hizkuntzak Kuxtar hizkuntzak East Cushitic languages (en) Omo–Tana languages (en)
Informazio filologikoa	
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-3	`bsw`
Ethnologue	`bsw (http://www.ethnologue.com/language/bsw)`
Glottolog	`bais1246 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/bais1246)`

Kanpo estekak

- Ethnologueren Baiso sarrera (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=bsw)

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q56615 · **Identifikadoreak** · BNF: 155732473 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155732473) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb155732473) · LCCN: sh92005056 (https://id.loc.gov/authorities/sh92005056)

*Artikulu hau hizkuntzei buruzko **zirriborroa** da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz (https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Baiso_hizkuntza&action=edit).*

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Baiso_hizkuntza&oldid=7818010"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Català
- Piemontèis
- አማርኛ
- Tagalog
- Kiswahili
- English
- Brezhoneg
- Norsk bokmål
- Deutsch
- Hrvatski

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 13 apirila 2020, 13:59.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.